

KAROLO 14 YA MOŠUPATSELA WA UMSOBOMVU YOUTH FUND

1. DITENG

1. Diteng.....	1
2. Ditlhalošišo go ya ka karolo 14	
A. Mešomo le se bopego sa Umsobomvu Youth Fund [Karolo 14(1)(a)]	2
i. Mešomo ya Umsobomvu Youth Fund.....	2
ii. Seswantšho sa sebopego sa Umsobomvu Youth Fund.....	3
iii. Sebopego sa Umsobomvu Youth Fund.....	4
B. Rekafihlelelwa bjang [Karolo 14(1)(b)] Mohlankedi wa tshedimošo / motlatši wa mohlankedi wa tshedimošo mmogo le diatrese.....	4
C. Karolo 10 mosupatsela ka fao go swanetšgo go šomiša Molao [Karolo 14(1)(c)].....	5
D. Go fihlelela direkoto tše di swerwego go Molao [Karolo14(1)(d)].....	5
i. Go fana ka tshedimošo ntle le go dikadika [Karolo14(1)(e)].....	5
ii. Direkoto tše di ka kgopelwago [Karolo 14(1)(d)].....	5
iii. Ditsela tša dikgopelo.....	8
E. Ditirelo tše di hwetš wago [Karolo 14(1)(f)].....	9
F. Dipeakanyetšo tša go dumelela setšhaba go kgatha tema morerong wa Go hlama molao le tšhomišong ya maatla a taolo [Karolo 14(1)(g)].....	9
G. Ditharollo nakong ge molao wo o sa latelwe lego gona [Karolo 14(1)(h)].....	10
H. Tshedimošo ye nngwe bjalo ka ge e hlalošitšwe ke Molao [Karolo 14(1)(i)]	10
I. Go fetoša mošupatsela [Karolo 14(2)]	10
J. Go hwetšagala ga mošupatsela [Karolo 14(3)]	
K. Kgopelo go ya go tona mabapi le thulaganyo ya pego e tee [Karolo 14(4)(a) le Karolo 14(4)(b)]	10
L. Tokollo ka Tona gore dikarolwana tše dingwe tša molao wo di se ame mafapaha a a itšego mo nakong ye e ka kgethwago [Karolo 14(5)].....	11

2. DITLHALOŠIŠO GO YA KA KAROLO 14

A. Mešomo le sebopego sa Umsobomvu Youth Fund - [Karolo 14(1)(a)]

i. Mešomo ya Umsobomvu Youth Fund

Mešomo ya Umsobomvu Youth Fundke ya e Latelago:

Umsobomvu Youth Fund yi tlhagišišwe ke mmušo wa Afrika-Borwa go atreša pogišo ya go tlhoka mešomo e Lebelellago batšha ba Afrika-Borwa
Letluli le le tšea tšie tlhabollo ya batšha ba Afrika-Borwa Bogolo go tlhagiša kitšho ya mešomo, go bopa mešomo le di Porogarama tša go tidirela mešomo.

ii. Seswantšho sa sebopego sa Umsobomvu Youth Fund

iii Sebopego sa Umsobomvu Youth Fund

Umsobomvu Youth Fund yi na le kantoro e kgolo ko Midrand Gauteng.

Umsobomvu Youth Fund yi dirilwe ka bašupedi ba le supa le mohlankedi yo mogolo (CEO – Mongadi M. Kekana). Botle boa e le batšamaiši ba bagolo ba neela diripoto ko mongadi yo mogolo.

Ga e le COO (Mohlankedi o laolang badiri kamoka) ke wa bobedi yo mogolo wa moetlo o rweling maikarabelo a go tšhamaiša di Porogarama tša tlhabollo ya batšha (i.e. di Porogarama tše e seng tša gwebo). COO gape o na le maikarabelo ya mešomo kamoka ya go tlhabolla batšha ba Umsobomvu Youth Fund mo reginin le mo di diporonvincini/badiri kamoka le mešomo eengwe e aneilweng ke CEO.

B. Rekafihlelelwa Bjang [Karolo 14(1)(b)]

Mohlankedi wa Tshedimošo:

Mongadi M. Kekana – CEO

mkekana@uyf.org.za

Motlatši wa Mohlankedi wa Tshedimošo:

Mme Nokukanya Maluleke

nokukanya.maluleke@uyf.org.za

Tshedimošo Kamoka:

Atrese: Block P
16th Road – Central Park
Midrand

Atrese ya Poso: P.O. Box 982
Halfway House
1685

Mogala: +27 11 805 9701

Fekse: +27 11 805 9709

Websaete: www.uyf.org.za

C. Karolo 10 mosupatšela ka fao go swanetšgo go šomiša Molao [Karolo 14(1)(c)]

Temošo ye e tlo hwetšagala dikantorong tša Umsombomvu Youth Fund pele ga Agostose 2003.

D. Go fihlelela direkhoto tše di swerwego go šomišwa Molao [Karolo 14(1)(d)]

i. Go fana ka tshedimošo ntle le go dikadika [Karolo 14(1)(e)]

Tsebišo go ya ka karolo 15(2) e hlatholla dikgorwana tša direkoto mafapheng a a lego gona ntle le go gapeletša motho gore a dire kgopelo ya go fihlelela rekoto yeo go ya ka Molao wo.

Ditsebagatšo tša boithaopo

Dikgatišo tša Umsobomvu Youth Fund

1. Dipego
2. Dipukwana
3. Dipamfolete
4. Dipostara
5. Mangwalophatlalatšaditaba

ii. Direkoto tše di ka kgopelwago [Karolo 14(1)(d)]

Tlhathollo ya dithuto le dikgorwana tša direkoto tše di swerwego ke Umsobomvu Youth Fund:

TŠA DI TŠHELETE, TAOLO LE LEFAPHA LA BAŠUMI (Tabakgolo)

1. LEFAPHA LA BA ŠUMI (Human Resources)

- 1 Melawana go ba šumi bao ba hirilwego le eengwe melawana ye lebele tšego bašumi kakaretšo.
- 2 Di rekhoto tša ba hwetšilego mošomo le me lawana eengwe fela.

2. GO BATLIŠIŠA

- 1 Registara ya diassete
- 2 Melawana ya batlišišo

3. TŠAMAIŠO YA DI TŠHELETE

- 1 Dibajete
- 2 Maano a a totobetšigo

- 3 Dipego tša ngwaga le ngwaga
- 4 Tšamaišo ya dikolotho

DITŠELA TŠA TŠEDIMOŠO (Tabakgolo)

- 1 Dipoele – Morago

TLHAELETŠANO

- 2 Dipego
- 3 Dipukwana
- 4 Dipamfolete
- 5 Dipostara
- 6 Mangwalophatlalatšaditaba

TŠAMAIŠO YA POROJEKE YA SAIKELE

1. DITŠHITŠHINYO TŠA POROJEKE

- 1 Ditšhitšhinyo

2. REGISTARA YA DITIRELO TŠA KATENG

- 2 Tsedimošo ya ditgrelo tša kateng

3. TLHOKOMELO LE GO TLHOTLHOMIŠA GA DIPEGO

- 3 Dipego

MOAGOTHEO LE DINYAKIŠIŠO

1. TLHABOLLO YA KATIŠO LE GO TLHATLHOBA DINYAKO

- 4 Tšhitšhi bo ya katišo
- 5 Dipampiri
- 6 Diwekshopo le diseminara

2. MOKGATLO WA TLHABOLLO

- 1 Dipotšiso Kakaretšo

3. TIKANYETŠO YA DI TŠHELETE

2 Dikontaraka tša di tšhelete

BOKGWEBI BA BATŠHA

1. DI TŠHELETE TŠA DI WENKELE

- 3 Di Kontaraka
- 4 Di Porogarama

2. TŠA DI TŠHELETE TŠE NYANYANE

- 1 Diporogarama

3. TŠAMAIŠO MMOGOYA BATŠHA

- 2 Diporogarama

4. BDS

- 3 Sikimi sa Vawutshara

5. MADI

- 4 Diporogarama

iii. Ditsela tša dikgopelo

Mokgopedi a ka fiwa rekoto ya lefapha la mmuš o ge e le gore:

- Mokgopedi o nyalelana le dinyakwa ka moka tša Molao wa mabapi le go fihlelela rekoto yeo; gape
- Go fihlelela rekoto yeo ga go thibelwe ke lebaka lefe goba lefe

le le ka bago le hlalošitšwe mo Molaong.

Mohuta wa kgopelo:

- Mokgopedi o swanetše go šomiša foromo ye e gatišitšwego ka Kuranteng ya Mmušo [Govt. Notice R187- 15 February 2002 Form A].
- Mokgopedi o swanetše go hlaloša gore o nyaka kopi ya rekoto goba o nyaka go tlo iponela rekoto yeo kaboyena lefapheng la mmušo. Ka go le lengwe, ge e le gore rekoto yeo ga se ya gatišwa, e ka bonwa ka foromong ya dikgopelo, ge go kgonega [s 29(2)].
- Ge e le gore mokgopedi o kgopela go bona foromo ye e itšego, gona o swanetše go e fiwa go ya le ka mokgwa woo a e nyakago ka gona. Se se ka dirwa ge e le gore go dira bjalo ga go tlo thulana le ka fao lefapha leo le sepetšwago ka gona goba ge e le gore go dira bjalo ga go tlo senya rekoto yeo goba gwa tshelwa molao wa tokelo ya ngwalollo. Ge mabaka a mošomo a palliša gore mokgopedi a fiwe tshedimošo ka sebopego se a e kgopetšego ka sona, fela go kgonega gore e fiwe ka sebopego se sengwe, gona tefo e swanetše go balwa go ya le ka tsela ye mokgopedi a kgopetšego rekoto ka gona peleng [s 29(3) le (4)].
- Mokgopedi o swanetše go bontšha ge e le gore o nyaka gore go dirišwe mokgwa wo mongwe gape wa kgokagano, go akaretšwa le go ngwala lengwalo, mohl. mogala, ge a tsebišwa ka sephetho [s 18(2)(e)].
- Ge mokgopedi a nyakela motho yo mongwe tshedimošo, o swanetše go hlaloša gore o mo nyakela ka mabaka afe [s 18(2)(f)].
- Ge mokgopedi a sa kgone go bala goba go ngwala, goba a na le bogole bjo bo itšego, gona a ka dira kgopelo ya molomo gore a hwetše rekoto yeo. Mohlankedi wa tshedimošo o swanetše go tlatša foromo yeo legatong la mokgopedi yoo gomme a mo fe kopi ya yona [s 18(3)].

Go na le mehuta ye mebedi ya ditefelo tše di swanetšego go lefelwa go ya ka Molao, e lego ditefelo tša kgopelo le tša phihlelelo s22:

Mokgopedi yo a nyakago go bona rekoto ye e swerego tshedimošo ka ga boyena ga a swanela go fana ka tefelo ya kgopelo. Mokgopedi ge a nyaka go bona rekoto ye e swerego tshedimošo ka ga motho yo mongwe gona a ka fana ka tefelo ya kgopelo:

- Mohlankedi wa tshedimošo o swanetše go tsebiša mokgopedi (empa e seng yo a kgopelago tshedimošo ka ga boyena) ka lengwalo

gore a lefele tšhelete ye e nyakegago (ge go nyakega tšhelete) pele kgopelo e ka lekolwa.

- Tšhelete ya kgopelo ye e lefelwago ke mafapha a mmušo ke R35. Mokgopedi a ka dira boipelaetšo, moo go nyakegago, gomme a romela dipelaelo tša gagwe kgorong ya tsheko kgahlanong le tentere goba tefelo ya tefelo ya kgopelo.
- Ka morago ga ge mohlankedi wa tshedimošo a tšere sephetho mabapi le kgopelo, mokgopedi o swanetše go tsebišwa ka sephetho seo ka go šomiša mokgwa wa tsebišo wo o kgethilwego ke mokgopedi ka boyena.
- Ge e le gore kgopelo e a dumelelwa gona tšhelete ye nngwe gape ya phihlelelo e swanetše go lefelwa gore go nyakwe, go beakanywe, go be go gatišwe tshedimošo ye e nyakegago. Go tlo ba le tefelo ye nngwe gape ge e le gore nako ye go kwanwego ka yona e ka feta go se gwa ba gwa hwetšwa tshedimošo ye e nyakegago.

E. Ditirelo tše di hwetš wago [Karolo 14(1)(f)]

N/A

F. Dipeakanyetšo tša go dumelela setšhaba go kgatha tema morerong wa go hlama molao le tšhomišong ya maatla a taolo [Karolo 14(1)(g)]

Umsobomvu Youth Fund, di thulaganyo tša gore setšhaba setšea karolo ke go:

Baethaopi ba diporogarama tša-selegae – thapo ya baethaopi ba tekologo yeo gora ba šome mešomo ya setšhaba.

Dikonsaltanta le banyaki ba di kontaraka – di konsaltanta tše di na le kitšo di fana ka kitšo yeo yinyakekago.

Kgopelo ya tšela ya ditšhitšhinyo – setšhaba se ya laletšwa go tšeya ditšhitšhinyo tša go šoma mo di porogarameng tša batšha.

G. Ditharollo nakong ge molao wo o sa latelwe lego gona [Karolo 14(1)(h)]

Umsobomvu Youth Fund le makala a mangwe a a welago kgaolong ya senyane (go ya ka moloatheo wa Arficka-Borwa Moloa 108 wa 1996) ga e na le tsela yago dira boipelaetšo bja ka gare go swana le mafapha a mangwe a mantši a mmušo. Ka go reyalo, Umsobomvu Youth Fund e tlo swanelwa ke go ya dikgorong tša tsheko go dira bjalo. Se se tlo phethagatšwa mo lebakeng lefe goba lefe moo mokgopedi a ratago go ipelaetša kgahlanong le sephetho se setšerwego ke mohlankedi wa tshedimošo. Le ge e le gore go boletšwe ka ditsela tša go dira boipelaetšo bja kagari, se se tlo laolwa ke mokgwa wo o šetšego o le gona ka gare ga lefapha la mmušo gore o tle o dirišwe go sepediša morero

wa boipelaetšo bja ka gare.

H. Tshedimošo ye nngwebjalo ka ge e hlalošitšwe ke Molao [Karolo 14(1)(i)]

Gabjale ga go na tshedimošo ye e ka bewago fa go tšwa go Tona malebana le karolo 92.

I. Go fetoša mošupatsela [Karolo 14(2)]

Lefapha la mmušo le swanetše gore ge go nyakega le fetošefetošele be le gatiše, mo sekgaleng sa go se fete ngwaga, mošupatsela wa lona wo go boletšwego ka wona mo go karolwana (1) ya karolo 14.

J. Go hwetšagala ga mošupatsela [Karolo 14(3)]

Molawana 187 wa 15 Feberware 2002 o hlaloša mo go karolo 4(1) gore mošupatsela wa lefapha la semmušo o swanetše go hwetšagala ka mokgwa wo: Kgatišo ye e fetoletšwego malemeng a mararo e swanetše go hwetšagala lefelong lefe le lefe la semolao go ya ka fao go hlalošitšwego ka gare ga karolo 6 ya Molao wa 'Legal Deposits' wa 1997; Umsobomvu Youth Fund; le kantoro ye nngwe le ye nngwe ya lefapha leo la mmušo. Mošupatsela o tlo gatišwa ka kuranteng ya mmušo ka maleme a mararo a semmušo. Ge go na le mošupatsela wo o rilego, o tlo gatišwa mo go *website* ya lefapha la mmušo.

K. Kgopelo go ya go tona mabapi le thulaganyo ya pego e tee [Karolo 14(4)(a) le Karolo 14(4)(b)]

Ge e le gore mešomo ya mafapha a mmušo a mabedi goba go feta e a nyalelana, tona ya kgoro e ka kgopelwa goba ka boyona ya laela gore mafapha ao a rulaganye pego e tee. Mafapha ao a mmušo a swanetše go hlakanela ditshenyegelo tša go rulaganya le go phatlalatša pego yeo go ya ka fao tona e ka laelago ka gona.

L. Tokollo ka Tona gore dikarolwana tše dingwe tša molao wo di se ame mafapaha a a itšego mo nakong ye e ka kgethwago [Karolo 14(5)]

Ka mabaka a tšhireletšo, a taolo goba a ditšhelete, Tona e ka kgopelwa goba ya re ka boyona ya dira tsebišo ka kuranteng ya mmušo gore lefapha le le itšego la mmušo ga le tlo angwa ke karolwana ye e itšego ya molao wo mo lebakeng le le ka kgethwago ke tona ka boyona.